

**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  
DOM ZDRAVLJA SREBRENIK  
KOMISIJA ZA POBOLJŠANJE KBALITETA**

Broj: \_\_\_\_\_/09

Srebrenik, \_\_\_\_\_ 2009

Telefon 035 645 667 fax 035 645 703

**Komisija za poboljšanje kvaliteta imenovana Rješenjem direktora Ustanove br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, na sastanku održanom \_\_\_\_\_ 2009. godine usvojila je:**

**PROCEDURA BROJ 5**

**STERILIZACIJA, PRAVILNO KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE INSTRUMENATA I DRUGOG MEDICINSKOG MATERIJALA**

**Politike i procedure za Dom zdravlja: Standard 2E 140;2E 11;**

**Procedure i politike za porodičnu/obiteljsku medicinu: Standard 3.5-P 22**

**1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI**

1.1 Osnova za održavanje minimalnog rizika po dobijanje infekcije za pružaoce i primaocu usluga u Domu zdravlja je:

- ispravna sterilizacija instrumenata i drugog medicinskog materijala, kao i adekvatan transport i održavanje u sterilnim uvjetima.
- redovna kontrola ispravnosti aparata za suhu i vlažnu sterilizaciju(svakih 6 mjeseci). Dokumentacija mora biti uredno vođena po proceduri.

**2. PODRUČJE PRIMJENE:** Službe porodične medicine i medicine rada, službe za zaštitu žena, trudnica i djece, služba stomatologije, služba hitne medicinske pomoći, službe medicinske dijagnostike i specijalističke službe Doma zdravlja.

**3. DISTRIBUCIJA I NADZOR**

**3.1** Šefovi službi, glavna sestra doma zdravlja i odgovorne sestre službi, obavezni su obezbjediti da se sa ovim procedurama upozna medicinsko osoblje.

**3.2** Procedure moraju biti postavljena na mjesta dostupna svom medicinskom osoblju.

**3.3** Svi zaposleni su odgovorni za primjenu ove procedure.

**3.4** Šefovi službi /ambulanti i odgovorne sestre, odgovorni su provjeravati ispravnost primjene ove procedure. Oni kontinuirano provode kontrolu pravilnosti primjene procedure jedanput mjesечно i izvještavaju glavnu sestru i koordinatora kvaliteta.

**3.5** Direktor i glavna sestra ustanove periodično vrše provjeru pravilnosti primjene procedure.

**4. PROCEDURA STERILIZACIJE INSTRUMENATA I DRUGOG MEDICINSKOG MATERIJALA**

Sterilizacija instrumenata i drugog medicinskog materijala će se provoditi u određenim službama doma zdravlja i porodičnih ambulanti, a po principima preporučenih pravila asepsa. Suha sterilizacija materijala vrši se toplim zrakom u sterilizatoru na temperaturi od 180 stepeni Celzijusa u trajanju od 120 minuta računajući efektivno vrijeme sterilizacije od trenutka dostignute vrijednosti temperature od 180 stepeni Culzijusa. Medicinske sestre/teh/laboranti dužni su da vode računa o ispravnosti uređaja, pojavama pada napona ili nestanaku električne energije. U slučaju nestanka električne energije postupak sterilizacije ponoviti, osim ako je prekid bio kratkotrajan te nije uticao na smanjenje temperature. Sterilizacija instrumenata i drugog medicinskog materijala podrazumijeva slijedeće potupke i radnje:

- priprema materijala i instrumenata
- primopredaja materijala i instrumenata (u smjenskim službama)
- sterilizacija materijala i instrumenata,
- vođenje evidencije o sterilizaciji,
- kontrola sterilizacije,

- čuvanje sterilnog materijala i
- nadzor nad provođenjem sterilizacije.

#### **4.1 Priprema materijala i instrumenata**

Pripremu materijala i instrumenata za sterilizaciju provode isključivo medicinske sestre/teh./lab. na način opisan u pisanim procedurama o čišćenju instrumenata ,odlaganju oštih predmeta ,higijensko otklanjanje otpada uz mjere zaštite: instrumenata i materijala od fizičkog i termičkog oštećenja,radnog prostora i lično sebe.

#### **4.2 Primopredaja materijala i instrumenata**

Ukoliko je smjenski ili kontinuirani rad službe vrši se pismena primopredaja sterilnog materijala instrumenata.

#### **4.3 Sterilizacija materijala i instrumenata**

Nakon što završi sa pripremom i obilježavanje kontrolnim trakama, med.sestra sačinjava redoslijed sterilizacije prema kojem započinje sterilizacija.

Instrumenti se sterilišu na teperaturi od 180 stepeni Celzijusa u trajanju 120 minuta. Gaza i komprese i ostali zavojni materijal sterilišu se takođe suhom sterilizacijom (zbog nedostatka autoklava), na temperaturi od 120 stepeni Celzijusa u trajanju od 120 minuta.

Sterilizacija zaraznog materijala.-stolica, krv,urin, brisevi i druge.izlučevine, zatim podloge-endo, hranjljivi., alpa, ss agar vrši se autoklaviranjem u autoklavu na vodenu paru i to : 1,1 atmosferskog.pritisaka, temperatura 120 stepeni celzijusa i trajanje 20 minuta.

#### **4.4 Vodenje evidencije o sterilizaciji**

Sterilizacija se evidentira u Knjigu evidencije sterilizacije u koju se u odgovarajuće rubrike unose podaci o dnevnoj sterilizaciji, vremenu početka i završetka sterilizacije, vrsta materijala za ster. nalaz ispitivanja ispravnosti sterilizacije prilaže se kontrolna traka i potpis osobe koja izvodi sterilizaciju. Ukoliko sterilizaciju ne dovršava ista osoba koja je započela (smjena) i to se unosi u knjigu evidencije. Evidencija o primopredaji materijala vodi se u knjigu primopredaje u koju se upisuje datum, vrsta i količina materijala (kaseta i doboša) i potpis osoblja.

#### **4.5 Kontrola sterilizacije**

Obilježavanje materijala pripremljenog za sterilizaciju vrši se trakama za kontrolu sterilizacije neposredno prije stavljanja u sterilizator. Kontrolne trake dužine najmanje tri poprečne linije, na koje se ispisuje datum sterilizacije, stavlja se u svaki komplet i svaki sterilizator. Traka za kontrolu sterilizacije iz sterilizatora, nakon sterilizacije lijepi se u Knjigu sterilizacije.

#### **4.6 Čuvanje sterilisanog materijala**

Sterilisani materijal se nakon što se ohladi u sterilizatoru i adekvatno zatvore kasete i doboši odlaže se u radne ormare pod ključem.

Sterilisani materijal se **NE OTVARA** prije upotrebe. Sterilisani materijal se uvijek čuva zaključan za što su odgovorne sestre-tehničari u dotičnoj službi.

Sterilan materijal u zatvorenim kasetama i dobošima je sterilan 48 sati od završetka sterilizacije ako se ne koristi i poslije tog vremena prestaje biti sterilan.

Sterilan materijal čija upotreba je započela, uz obezbjeđenje sterilnih uslova, nakon 24 sata više nije sterilan

#### **4.7 Nadzor nad provođenjem sterilizacije**

Nadzor nad kompletnim postupkom provođenja sterilizacije u službama i porodičnim ambulantama svakodnevno vrši odgovorna sestra službe.

Proces pripreme za kontrolu ispravnosti aparata za sterilizaciju vrši glavna sestra ustanove sa odgovornim sestrama službi i porodičnih amb. Pripremna kontrola se vrši sa staklenom epruvetom u kojoj je spora bacillus subtilis tokom jedne sterilizacije. Analiza kontrolne epruvete se vrši u Poliklinici za mikrobiologiju UKC Tuzla.

## **4.8 Transport sterilnih instrumenata i drugog medicinskog materijala**

Pravilan transport sterilnih instrumenata od mjesta sterilizacije do mjesta upotrebe je transport koji obezbeđuje da instrumenti budu prenešeni ili preveženi u zatvorenim kasetama ili dobošima do mjesta gdje će biti korišteni. Transport počinje od trenutka preuzimanja zatvorenih kaseta ili doboša od sestre zadužene za tu sterilizaciju.

## **4 .9 Pravilna upotreba sterilnih instrumenata**

Da bi se sterilni instrumenti koristili ispravno neophodno je obezbeđenje sterilnih uslova.

Vađenje instrumenata ili materijala iz kasete ili doboša vrši se neposredno prije upotrebe sa sterilnim peanom koji se nalazi u posudi na kojoj piše „ČISTO“. Kontakt sa sterilnim materijalom se vrši po proceduri upotrebe rukavica.

Upotrebljen instrument se nakon upotrebe odlaže u posudu na kojoj piše „NEČISTO“ ili pak u bubrežnjak odakle se na način propisan za čišćenje instrumenata priprema za sterilizaciju.

Instrumenti za jednokratnu upotrebu odlažu se po proceduri za odlaganje oštih predmeta.

## **5. REVIZIJA PROCEDURE ZA 3 GODINE**

**Koordinator kvaliteta**

**Prim.dr. Jasmina Jašić**

**Direktor Ustanove**

**Prim.dr. Senada Kovač**